



**JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA
KANTONA SARAJEVO**

**ЈАВНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ЖЕНА И МАТЕРИНСТВА
КАНТОНА САРАЈЕВО**

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 11. stav (1) i člana 13. stav (1) Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/20 i 99/21), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH“, br: 102/13, 55/14 i 99/19), Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika Kantona Sarajevo za 2024. godinu Ministarstva zdravstva FBiH broj 02-33-6046/24 od 06.11.2024. godine, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo raspisuje

K O N K U R S **za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije**

Patologija..... 2 specijalizacije

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu, završen medicinski fakultet – doktor medicine,
- da ima položen stručni ispit,
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva od položenog stručnog ispita,
- da ima važeće odobrenje za samostalan rad – licencu,
- poznavanje jednog stranog jezika,

Kandidati na Konkurs, uz prijavu su dužni dostaviti slijedeće dokaze:

- svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs,
- biografiju, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
- diplomu o završenom Medicinskom fakultetu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- odobrenje za samostalni rad – važeću licencu,
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,

Radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i slijedeće dokaze:

- dokaz o dužini trajanja studija (ukoliko je dužina studija iz opravdanih razloga produžena- dostaviti dokaz),
- prijepis položenih ispita na studiju,
- potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija,
- nagrada za vrijeme studija,
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
- potvrdu o radnom iskustvu nakon ispunjenja uslova za specijalizaciju.

Dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci, s tim da ovjerene kopije dokumenata nemaju organičen rok važenja pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. Svi kandidati, koji su promijenili prezime, obavezni su dostaviti dokaz o istom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih.

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće bodovani u skladu sa kriterijima iz člana 3. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata i sa njima će biti obavljen intervju, a o terminu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pisanim putem.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se preporučeno putem pošte ili lično na protokol na adresu

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
Ul. Josipa Vancaša br.1
71000 Sarajevo

sa naznakom:“ **Prijava na Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije– NE OTVARAJ**“.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene, nepotpisane, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

**JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva
Kantona Sarajevo**